

# SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE - LENANEO LA GO RUTA LEO LE

## BOLEDITŠWEGO LA 2021- 2023



### MPHATO 9 KOTARA 1

DIBEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAWANA YA TŠHOMIŠO YA POLELO
Beke 1	Moleko wa motheo wa go lekola tsebo yeo morutwana a šetšego a na la yona o a phethwa. Tshedimošo ya bokgoni bja morutwana e bolokwe gore go lemogwe tlhalelo ya kwešišo ya barutwana. Kwešišo e šomišwe go hlhla mešomo ya go ruta le go ithuta tše di tlogo latela.			
Beke 2	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Kahlaahlo ya bomolomo (ya go etelwa pele ke morutiši)</b></p> <p>Theeletša/bogela papatšo o sekaseke)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segalo</li> <li>• Lebelo</li> <li>• Tšhomišo ya polelo ya go amana le maikutlo le go ba le kgapeletšo</li> <li>• Bogolo bja ditlhaka</li> <li>• Diswantšho</li> <li>• Polelo ya mmele</li> </ul>	<p><b>Go bala / go bogelela kwešišo</b></p> <p><b>Setšweletšwa sa go bogelwa: papatšo/ Phostara</b></p> <p><b>Mekgwanakgwana ya go bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go sekima</li> <li>• Go sekena</li> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Go dira dithumo go ya le ka dintlha tše di filwego (baanegwa, tikologo, molaetša)</li> <li>• Go tšea sepheto ka ga tlhalošo ya mantšu ao a sego a tlwaelega</li> <li>• Polelo ya go ama maikutlo</li> <li>• Polelo ya mmele</li> <li>• Tshomišo ya maswaodikga le bogolo bja dihlaka</li> </ul> <p><b>Magato a go bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (ditlhaka, diswantšho)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa: moeno, maswao, tšhomišo ya polelo)</li> </ul>	<p><b>Ditšweletšwa tša tirišano:</b></p> <p><b>Papatšo/phostara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa maleba</li> <li>• Maikemišetšo, baamogedi</li> <li>• Diponagalo tša setšweletšwa; dikarolwana tša go bonwa bjalo ka diswantšho, ditlhaka-tše kgolo le tše nnyane,</li> <li>• Tšhomišo ya polelo, polelo ya go ama maikutlo, rhetoric, simile</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Kgetho ya mantšu, tlhalošo ya go tsenelela</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala papatšo /phostara</b></p>	<p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mopeleto le sebopego mopeleto</li> <li>• Khutsofatšo</li> </ul> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhamego ya lefoko</li> <li>• Maina, mahlaodi mašala</li> <li>• Makgokedi</li> <li>• Mafokonolo</li> </ul> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>

<p>3-4</p>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b>  <b>Go theeletša</b>  <b>setšhweletšwa sa go balwa</b></p> <p>Lemoga le go swayaswaya ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tšhomišo ya lentšu</li> <li>tšhomišo ya segalo le lebelo</li> <li>maswaodikga go balang</li> <li>go bula le go tswalela</li> <li>Sekaseka diponagalo tša ka godimo</li> </ul> <p><b>Go balela godimo ga go itokišetšwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šomiša mabokgoni a maleba a go bolela bjalo ka segalo, modumo, lebelo, kwagatšo ya lentšu, pitšo ya mantšu, thelelo</li> <li><b>barutwana ba kgetha setšhweletšwa sa go bala le go se hlagiša phapošing</b></li> </ul>	<p><b>Tiragatšo/kanegelokopana/dingwalotšhaba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kahlaahlo ya kakaretšo ya diponagalokgolo bjaloka: baanegwa, tshwantšho ya baanegwa, thulaganyo, thulano, bokamorago, lefelo, moanegi, morero</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <p>Pele ga go bala (Tsebagatša setšhweletšwa/akanya ditiragalo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bokamorago/tikologo</li> <li>go lahlela dikgopolo</li> <li>Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšhweletšwa)</li> <li>Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapantšha, lekola dikarabo)</li> </ul> <p><b>Go bala/go bogela dibonwa tša setšhweletšwa sa tirišontši (mekgwanakgwana)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekima</li> <li>Sekena</li> <li>Polelo ya mmelego ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege(khathune)ka go šomiša mabokgoni a:</li> </ul> <p>-- go hlaloša  -- go akanya mantšu</p>	<p><b>Ngwala lengwalo la go sepedišana le la kgopelo ya mošomo le lenaneophelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebopego sa maleba</li> <li>Batheetiši bao ba ukangwago, maikemišetšo le dikamano</li> <li>Kgetho ya mantšu</li> <li>Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>Tšhomišo ya polelo</li> <li>Retšistara</li> <li>Tatelano le kwešišego ya mafoko</li> <li>Šomiša makopanyi go tliša kwano</li> <li>Šomiša mehuta ya go fapafapana ya mafoko, botelele, tlhamego/sebopego</li> </ul> <p><b>Tsepelela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go beakanya</li> <li>Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>Go boeletša</li> <li>Go hlokola</li> <li>Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Go ngwala lengwalo la go leboga thušo/goba keletšo yeo e hweditšwego</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya diboepo le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mopeleto le patrone ya mopeleto</li> <li>Khutsofatšo</li> <li>medu, dihlogo, meselana, lefokontši le lefokonolo</li> </ul> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>maina, mahlaodi</li> <li>maswaodikga</li> <li>mabaka, tiro le tirwa, hlamego ya mafoko le makgokedi</li> </ul> <p><b>tšhomišo ya polelo:</b></p> <p>dika le diema; le pebafatšo</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p>
------------	---	--	---	--

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 1 BOMOLOMO: GO BALELA GODIMO (20 meputso) barutiši ka kgopelwa go thoma mošomo wo sehleleng se go netefatša gore barytwana ka moka ba elwa mafelelong a Kotara 2)				
5-6	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b>  <b>Theeletša ditherišano /poledišano ya mogala magareng ga phapoši ya taolo ya megala le moreki mabapi le ngongorego ka kwano a kgwebo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segalo</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• melawana</li> </ul> <p><b>Go balela godimo ga go itokišetšwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šomiša mabokgoni a maleba a go bolela bjalo ka segalo, lentšu, lebelo, kwagatšo ya lentšu, pitšo ya mantšu, thelelo</li> </ul> <p><b>Barutwana ba kgetha setšweletšwa sa go balwa ba se hlagiša ka mphatong</b></p>	<p><b>Bala tumelano magareng ga morekiši le moreki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• poelo ya tumelano</li> <li>• bohlokwa bja tshaeno</li> <li>• <b>tšhomišo ya molao ge go na le ngongorego</b></li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diponagalo tše bohlokwa tša sereto</li> <li>• sebopego sa ka gare sa sereto, dikapolelo/tshwantšhokgoplo, morumokwano, mošito</li> <li>• seboopego sa ka ntle sa sereto, methalotheto, mainatheto, ditematheto,</li> <li>• mongwalelo</li> <li>• tlhalošo ya seka</li> <li>• moya wo o fokago</li> <li>• morero le molaetša</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa tirišano: lenaneothero le metsotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa maleba</li> <li>• Mmepe wa monagano go beakaya dikgopolo</li> <li>• Lentšu la mong le setaele</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di die thekgago</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Tatelano le kwešišego ya mafoko</li> <li>• Šomiša makopanyi go tliša kwano</li> <li>• šomiša mehuta ye e fapanego ya mafoko, botelele le tlhamego</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala lenaeothero le metsotso o latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b> makopanyi</p> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b> Tlhamego ya mafoko; mehuta ya mafoko- mabotšiši tiro le tirwa;</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> Dika le diema</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b> paterone ya mopeleto; Khutsofatšo - inišialisime, akronimi, klipite/ka boripana,</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano:</b> polelo ya tumelano le ditokomane tša semolao</p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>

7-8	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b>  <b>Go theeleletša tekakwešišo (poledišano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Theeletša poledišano</li> <li>Tšea dinoutshe</li> </ul> <p>-- polelo le maatla  -- Segalo  -- moya wo o fokago  -- matseno le bofelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Araba dipotšišo</li> </ul> <p><b>Bomolomo: Polelo ya go se itokišetšwe</b>  Kgetha hlogo ya maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>beakanya tshedimošo ka tlemagano</li> <li>lemoga tlotlontšu le tlhamego ya polelo tše di nepagetšego</li> <li>matseno a maleba le mafelelo</li> <li>šomiša dibogelwa, methopo ya go bonwa le go kwewa mo go kgonegago</li> </ul>	<p><b>Go bala tekakwešišo:</b>  <b>Setšweletšwa sa go ngwalwa: dingwalotšhaba/padi/tiragatšo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa sa go ngwalwa: such as moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga go bala Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tše bohlokwa tša theto</li> <li>sebopego sa ka gare sa theto, figures of polelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano</li> <li>sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto,</li> <li>mongwalelo</li> <li>tlhalošo ya seka</li> <li>moya wo o fokago</li> <li>morero le molaetša</li> </ul> <p><b>Mekgwanakgwana ya go bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekima, sekena, visualization</li> </ul>	<p><b>Ngwala taodišo:</b>  <b>Kanegelo/Tlhaloši/Kgadimo/ Ngangišano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetho ya mantšu,</li> <li>Lentšu la mong le setaele</li> <li>tlhalošo ya ye e kwagalago</li> <li>Segalo</li> <li>Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go beakanya</li> <li>Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>Go boeletša</li> <li>Go hlokola</li> <li>Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala taodišo o latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b>  <b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b>  Leba le leamanyi.  <b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b>  Thabekutu, thabetlaleletšo  <b>Tlhalošo ya lentšu:</b>  Dika le diema  <b>Maswaodikga le mopeleto:</b>  Paterone ya mopeleto; diakronimi.  <b>Tlotlontšu go dikamano</b>  <b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
-----	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Go dira dikakanyo</li> <li>• Tlhalošo ya mantšu</li> <li>• Ntlhapono ya mongwadi</li> <li>• Ntlha le kgopolo</li> <li>• Tlhalošo ye e ukangwago</li> </ul>		
<b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 2 GO NGWALA: TAODIŠO: Tlhaloši/ Kanegelo/ Kgadimo/Ngangišano (40 meputso)</b>				
<b>9-10</b>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Theeletša a pego ya kuranta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhamego</li> <li>• Diponagalo</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Segalo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Matseno le mafetšo</li> </ul> <p><b>Tlhagišo ya pego ya bomolomo ya pego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Segalo</li> <li>• Polelo ya mmele</li> <li>• Matseno, mmele le mafetšo</li> </ul>	<p><b>Bala pego ya kuranta/makasine</b></p> <p><b>Mekgwanakgwana ya go bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Diponagalo tša setšweletšwa bj. Thulaganyo, moanegwa, tikologo, moanegi, moya wo o fokago, morero, tebelelo ya moanegi</li> <li>• Go ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege</li> <li>• Tlhalošothwii le tlhalošo ye e ukangwago</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tše bohlokwa tša theto</li> </ul>	<p><b>Ditšweletšwa tša tirišano: bloko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinyakwa tša mošomo le mohuta wa setšweletšwa</li> <li>• Sebopego, setaele, nthlatebelelo</li> <li>• Batheeletši bao ba ukangwago maikemišetšo le dikamano</li> <li>• Kgetho ya mantšu</li> <li>• Tlhamego ya lefoko, botelele le mohuta</li> <li>• Melawana ya ditemana</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala bloko o latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b></p> <p>Medirišo -</p> <p>Modirišogo</p> <p>Modirišogore</p> <p>Modirišopego</p> <p>Modirišopeelano</p> <p>Modirišokgonego</p> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b></p> <p>Mafokonolo; mafokontši;</p> <p>Mafokofokwana;</p> <p>mabaka;</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b></p> <p>Dika le diema,</p> <p>hlalošo ya lentšu ka lentšu le hlalošo ya dika,</p> <p>poeletšo ya medumo ya dihlaka,</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano</li> <li>• sa ka ntle sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto,</li> <li>• mongwalelo</li> <li>• tlhalošo ya seka</li> <li>• moya wo o fokago</li> <li>• morero le molaetša</li> </ul> <p><b>Go balela/go bogelela kwešišo (šomiša pego ya kuranta)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekima</li> <li>• Sekena</li> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Go dira dikakanyo (moanegwa, tikologo, molaetša)</li> <li>• Ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege</li> <li>• Polelo ya go ama maikutlo</li> <li>• Araba dipotšišo</li> </ul>		<p>poeletšo ya medumo ya mantšu, mothofatšo</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b> paterone ya mopeleto; ditsebjana; lenalana</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
<p><b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 3 Go iphetolela go dingwalwa (70 meputso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setšweletšwa sa go ngwalwa (25 meputso)</li> <li>• Setšweletšwa sa go bogelwa (15 meputso)</li> <li>• Kakaretšo (10 meputso)</li> <li>• Tlhamego ya polelo (20 meputso)</li> </ul>				

<b>MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO</b>			
<p><b>Go theeletša le go bolela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela</li> <li>• Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19</li> </ul>	<p><b>Go bala le go bogela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go bala</li> <li>• Mešongwana yago balela godimo</li> <li>• Mešongwana ya tekakwešišo</li> <li>• Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere</li> </ul>	<p><b>Go ngwala le go hlagiša</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go ngwala</li> <li>• Ditemana</li> <li>• Ditšweletšwa tša tirišano</li> <li>• Taodišo</li> <li>• Go ngwala ga boithamelolo</li> </ul>	<p><b>Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</li> </ul>
<b>MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO YA KOTARA 1</b>			
<p><b>MOŠOMO 1 Bomolomo (20 meputso)</b></p> <p>Mošomo o thomilwe ka Kotara 1 wa phethwa wa rekhotwa ka Kotara 2</p>	<p><b>MOŠOMO 2 Go ngwala taodišo (40 meputso)</b></p>	<p><b>Mošomo 3 Go iphetolela go dingwalwa (70 meputso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setšweletšwa sa go ngwalwa (25 meputso)</li> <li>• Setšweletšwa sa go bogelwa (15 meputso)</li> <li>• Kakaretšo (10 meputso)</li> <li>• Tlhamego ya polelo (20 meputso)</li> </ul>	

MPHATO 9 KOTARA 2

DIBEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAWANA YA TŠHOMIŠO YA POLELO
1-2	<p><b>Theeletša tekakwešišo</b> <b>Theeletša kanegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lemoga dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo</li> <li>• tšhomišo ya polelo</li> <li>• retšistara</li> <li>• araba dipotšišo</li> </ul> <p><b>Polelo ya go itokišetšwa</b>Barutwana ba dira nyakišišo e le mošomo wa go itokišetša.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawana ya tlhagišo</li> <li>• Polelo ya mmele</li> <li>• Matseno mmele le mafetšo</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa sa dingwalo bjk. dingwalotšhaba/padi</b> <b>Mekgwanakgwana ya go bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Diponagalo tša setšweletšwa bjk. Thulaganyo, moanegwa, tikologo, moanegi, moya wo o fokago, morero, tebelelo ya moanegi</li> <li>• Go ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege le diswantšho</li> <li>• Tlhamego ya polelo le setaele</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tše bohlokwa tša theto</li> <li>• sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano</li> </ul>	<p><b>Ditšweletšwa tša tirišano: Pego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinyakwa tša mošomo le mohuta wa setšweletšwa</li> <li>• Sebopego, setaele, nthlatebelelo</li> <li>• Batheeletši bao ba ukangwago maikemišetšo le dikamano</li> <li>• Kgetho ya mantšu</li> <li>• Tlhamego ya lefoko, botelele le mohuta</li> <li>• Melawana ya ditemana</li> <li>• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala pego o latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b> <b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b> Medu; dihlogo le meselana; Diema <b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b> Mehuta ya mafoko; Polelotebanyi le polelotharedi Mabaka <b>Tlhalošo ya lentšu:</b> Dika le diema; tlhalošo ya lentšu le tlhalošo ya seka <b>Maswaodikga le mopeleto:</b> Ditsebjana; paterone ya mopeleto; khutsofatšo. <b>Tlotlontšu go dikamano</b> <b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto,</li> <li>• mongwalelo</li> <li>• tlhalošo ya seka</li> <li>• moya wo o fokago</li> <li>• morero le molaetša</li> </ul>		
<b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 1 BOMOLOMO (20 meputso) Mošomo o thomilwe ka Kotara 1 gomme wa tšwetšwa pele Barutiši ba kgopelwa go thoma mošomo wo ka Kotara 1 gore barutwana bat le ba lekwe ka Kotara 2)</b>				
3-4	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela Theeleletša tekakwešišo: polelo ya go gatišwa</b></p> <p>Hlaloša mekgwanakgwana ya magato a go theeletša</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Araba dipotšišo ka go ngwala</li> </ul> <p><b>Go bala ga go se itokišetšwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tšhomišo ya lentšu, segalo le lebelo tša maleba</li> <li>• Tšhomišo ya maswaodikgwa ka nako ya go bala</li> <li>• Polelo ya mmele</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa sa go ngwalwa bjk. Tiragatšo/kanegelokopana/ dingwalotšhaba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tsepelela ka go lebanya diponagalo tša setšweletšwa sa sengwalo</li> <li>• laetša kwešišo ya mathomo a thulaganyo le thulano, tšhwantšho ya baanegwa, magomo a kgakgano, bokamorago, tikologo, karolo ye e kgathwago ke moanegi, morero le tharollo/ mafetšo, mošomo mošomo wa moanegi, morero, mafetšo le mafelelo</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa tirišano mohl. Athikele ya kuranta/ya makasine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa maleba</li> <li>• Maikemišetšo</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>• Tatelano le kwešišego ya mafoko</li> <li>• Šomiša makopanyi go tliša kwano</li> <li>• Tšhomišo ya mehuta ye e fapafapanego ya mafoko, botelele le tlhamego</li> <li>• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> </ul>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b> Madiri (mafeledi; mafetedi)</p> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b> Mafokofokwana; Polelotebanyi le polelotharedi</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> Dika le diema</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b> Ditsebjana; paterone ya mopeleto, khutsofatšo.</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopantšhomahlo le babogedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Bala / bogela setšweletšwa mohl.</b></p> <p><b>Athikele ya kuranta/ makasine go hwetša tshedimošo le go kwešiša</b></p> <p>Mekgwanakgwana ya go bala</p> <p>Tekakwešišo</p> <p>Temana go tšwa ka gare ga puku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekima le Sekena</li> <li>Go bala go go tseneletšego</li> <li>Maikemišetšo le baamogedi</li> <li>Go ukama tlhalošo le diphetho</li> <li>Ntlha le kgopolo</li> <li>Efa kgopolo ya gago</li> <li>Tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege</li> <li>Laetša polelo yeo e jabetšago</li> </ul> <p><b>Akaretša setšweletšwa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go hlokola</li> <li>Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala athikele ya kuranta/makasine</b></p>	
--	--	---	---	--

<p>5-6</p>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b>  <b>Theeletša setšweletšwa sa bomolomo bjalo ka potšišotherišano/polelo/go anega kanego go leka kwešišo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tšea dinoutshe ka nako ya go theeletša</li> <li>• Theeletša ka tsinkelo</li> </ul> <p><b>Tshekaseko ya bomolomo (ya go etelwa pele ke morutiši)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira kahlaahlo ya setšweletšwa sa bomolomo</li> <li>• Go šielana</li> <li>• Mantšu a go iphetolela go seo mmoledi a se bolelago</li> <li>• Melawana</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa sa dingwalo bjk. padi/kanegelokopana/dingwalotšhaba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šedi ya go ikgetha go setšweletšwa sa go ngwalwa diponagalo tša setšweletšwa</li> <li>• Laetša kwešišo ya kgodišoya thulaganyo le thulano, tshwantšho ya baanegwa, sehloa, bokamorago /lefelo/mošomo mošomo wa moanegi, morero, mafetšo lemafelelo</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fpanya, lekola dikarabo)</li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tše bohlokwa tša theto</li> <li>• sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano</li> <li>• sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto,</li> <li>• mongwalelo</li> <li>• tlhalošo ya seka</li> </ul>	<p><b>Ngwala setšweletšwa sa tirišano: lengwalo la semmušo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa maleba</li> <li>• Kgetho ya mantšu,</li> <li>• Baamogedi ba ba lebantšwego, morero le dikamano</li> <li>• Tšhomišo ya makopanyi go tšweletša kgokagano</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di thekgago Tšhomišo ya mehuta ye e fapafapanego ya mafoko, botelele le dibopego</li> <li>• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala lengwalo la semmušo o latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b>  <b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b>  Medu; dihlogo le meselana;  Mahlaodi  Matlema  <b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b>  Temana ya thlalošo;  temana ya matseno;  temana ya bofelo;  mabaka; tlhamego ya lefoko;  mehuta ya mafoko  <b>Tlhalošo ya lentšu:</b>  Dika le diema  <b>Maswaodikga le mopeleto:</b>  paterone ya mopeleto.  <b>Tlotlontšu go dikamano</b>  <b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
------------	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• moya wo o fokago</li> <li>• morero le molaetša</li> </ul> <p><b>Go balela/go bogelela kwešišo (šomiša setšweletšwa sa go mgwalawa goba setšweletšwa sa go bogelwa bjalo ka khathune)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekima</li> <li>• Sekena</li> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Go dira dikakanyo (moanegwa, tikologo, lefelo, molaetša)</li> <li>• Ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege</li> <li>• Polelo ya go ama maikutlo</li> </ul>		
<p><b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 4 (E ngwalwa pele ga moleko)</b>  <b>Setšweletšwa sa tirišano: 20 meputso (2 tše di kopana goba 1 se se telele) Lenaneothero le metsotso/Pego/Lengwalo la semmušo/Athikele ya kuranta/bloko</b></p>				
7-8	<p><b>Mekgwanakwana ya go theeletša le go bolela Theeletša a pego ya kuranta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhamego</li> <li>• Diponagalo</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Segalo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Matseno le mafetšo</li> </ul>	<p><b>Bala pego ya kuranta/makasine Mekgwanakwana ya go bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Diponagalo tša setšweletšwa bj. Thulaganyo, moanegwa, tikologo, moanegi, moya wo o fokago, morero, tebelelo ya moanegi</li> <li>• Go ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege</li> </ul>	<p><b>Ngwala taodišo: Kanegelo/Tlhaloši Discursive/ Ngangišano taodišo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetho ya mantšu,</li> <li>• Lentšu la mong le setaele</li> <li>• Tlhalošo ya go tsenelela</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo</li> </ul>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tše di dirilwego dibekeng tša go feta Mošomo wa maemo a lentšu:</b></p> <p>Moya wo o fokago -  Modirišogo  Modirišogore  Modirišopego  Modirišopeelano  Modirišokgonego</p>

	<p><b>Tlhagišo ya pego ya bomolomo ya pego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Segalo</li> <li>• Polelo ya mmele</li> <li>• Matseno mmele le mafetšo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalošothwii le tlhalošo ye e ukangwago</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tše bohlokwa tša theto</li> <li>• sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano</li> <li>• sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto,</li> <li>• mongwalelo</li> <li>• tlhalošo ya seka</li> <li>• moya wo o fokago</li> <li>• morero le molaetša</li> </ul> <p><b>Go balela/go bogelela kwešišo (šomiša pego ya kuranta)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekima</li> <li>• Sekena</li> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Go dira dikakanyo (moanegwa, tikologo, lefelo, molaetša)</li> <li>• Ukama tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege</li> <li>• Polelo ya go ama maikutlo ba dipotšišo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlagiša taodišo go lekolwa</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala taodišo o latela magato a go ngwala.</b></p>	<p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b> Mafokonolo; mafokontši; Mafokofokwana; ; mabaka;</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> Dika le diema Tlhalošo ya ntšu ka ntšu, tlhalošo ya seka, mothofatšo</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b> paterone ya mopeleto; ditsebjana; lenalana</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
--	--	--	---	--

<b>BEKE</b> <b>9-10</b>	<b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 5 Moleko</b> <b>Go iphetolela go dingwalwa (70 MEPUTSO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setšweletšwa sa go ngwalwa/ Setšweletšwa sa go se ngwalwe (25 Meputso)</li> <li>• Setšweletšwa sa go bogelwa (15 Meputso)</li> <li>• Kakaretšo (10 Meputso)</li> <li>• Tlhamego ya polelo le melawana(20 Meputso)</li> </ul>		
<b>MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO</b>			
<b>Go theeletša le go bolela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela</li> <li>• Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19</li> </ul>	<b>Go bala le go bogela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go bala</li> <li>• Mešongwana yago balela godimo</li> <li>• Mešongwana ya tekakwešišo</li> <li>• Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere</li> </ul>	<b>Go ngwala le go hlagiša</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go ngwala</li> <li>• Ditemana</li> <li>• Ditšweletšwa tša tirišano</li> <li>• Taodišo</li> <li>• Go ngwala ga boitlhamelo</li> </ul>	<b>Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</li> </ul>
<b>MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO YA KOTARA 2</b>			
<b>MOŠOMO 1</b> <b>Bomolomo (20 meputso)</b> <b>Mošomo wa bomolomo o thomilwe ka Kotara 1 wa rekhotwa ka kotara 2</b>	<b>MOŠOMO 4</b> <b>Go ngwala (20 meputso) E ngwalwa pele ga moleko</b> <b>Setšweletšwa sa tirišano (2 tše di kopana goba 1 se se telele) 20 meputso</b>	<b>MOŠOMO 5: Moleko</b> <b>Go iphetolela go dingwalwa (70 MEPUTSO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setšweletšwa sa go ngwalwa/ Setšweletšwa sa go se ngwalwe (25 Meputso)</li> <li>• Setšweletšwa sa go bogelwa (15 Meputso)</li> <li>• Kakaretšo (10 Meputso)</li> <li>• Tlhamego ya polelo le melawana (20 Meputso)</li> </ul>	

MPHATO 9 KOTARA 3

DIBEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAWANA YA TŠHOMIŠO YA POLELO
1-2	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b> Theeletša a negotiation scene between two people o sekaseke (ya go etelwa pele ke morutiši)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhamego le kgodišo ya dikgopolo</li> <li>• Go šomiša mabokgoni a go rerišana go fihlelela tumelelano</li> <li>• Setaele sa polelo</li> </ul> <p><b>Go bala ga go se itokišetšwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tšhomišo ya maleba ya lentšu, segalo le lebelo</li> <li>• Tšhomišo ya maswaodikgwa ka nako ya go bala</li> <li>• Polelo ya mmele</li> <li>• Kopantšhomahlo le babogedi</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa sa dingwalo bjk.</b> <b>Tiragatšo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šedi ya go ikgetha go setšweletšwa sa go ngwalwa diponagalo tša setšweletšwa</li> <li>• Laetša kwešišo ya kgodišo ya thulaganyo le thulano, tshwantšho ya baanegwa, sehloa, bokamorago /milieu/mošomo mošomo wa moanegi, morero, mafetšo le mafelelo</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo)</li> </ul> <p><b>Go bala go leka kwešišo: setšweletšwa sa go bogelwa - khathune</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go sekima go hwetša dikgopolokgolo</li> </ul> <p>Go sekena go hwetša dikgopolotlaleletšo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira dikakanyo</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa tirišano bjk.</b> <b>Poledišano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetho ya mantšu,</li> <li>• Lentšu la mong le setaele</li> <li>• Tlhalošo ya go tsenelela</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala poledišano o latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b> <b>Mošomo maamong a lentšu:</b> Maina a tlhago le mainakgopolo mahlaodi, makopanyi</p> <p><b>Mošomo maamong a lefoko:</b> polelo, lebaka, mohuta wa lefoko, mohuta wa ditemana, lentšu, dithabe le dikafoko</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> diparonimi, dipolisemi, dihomonimi, tumatshwano (mantšu ao a bitšwago go swana eupša a fapana ka tlhalošo)</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b> dipatrone tša mopeleto <b>Tlotlontšu go dikamano</b> <b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Akanya tlhalošo ya mantšu ao o sa a tsebego gammogo le diswantšho</li><li>• Lekodišiša gape gore o kgone go kwešiša</li><li>• Khuetšo ya kgetho goba ya tlogelo go tlhalošo ya setšweletšwa</li><li>• Khuetšo ya polelo ya go iphahla le tšhomišo ya dipotšišo tša go se nyake dikarabo</li><li>• Seabe sa go tlišwa ke dithekniki tša go bonwa ka mahlo</li></ul>		
--	--	--	--	--



<p>3-4</p>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Theeletša o tšee karolo go tshakaseko ya mošomo wa protšekte wo o theilwego go dingwalo (tshakaseko ya go etelwa pele ke morutiši)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Theeletša magato a go dira nyakišišo</li> <li>• Theeleletša kwešišo ya mošomo wa protšekte: Mokgwa / magato, Maikemišetšo</li> <li>• Ditaelo</li> <li>• Magato a mošomo wa protšekte</li> <li>• Go botšiša le go araba dipotšišo</li> <li>• Go abelana dikgopolo le dikakanyo</li> </ul>	<p><b>Balela kwešišo</b></p> <p>Ditsela tša go hagiša protšekte: Bjk. phostara/papatšo/protšhara/ tlhagišo khompuhara/, Rap song, tshakaseko/ Thetotumišo/ Tiragatšo ka mokgwa wa kanegelo / bj.bj</p> <p>Go boeletša ditšweletšwa tša dingwalo (Kotara 1 le 2)</p> <p><b>Mekgwanakgwana ya go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekima, sekena, go bona dilo ka leihlo la moya</li> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Go dira dikakanyo</li> <li>• Tlhalošo ya mantšu</li> <li>• Ntlhaponno ya mongwadi</li> <li>• Ntlha le kgopolo</li> <li>• Tlhalošo ye e ukangwago</li> </ul> <p><b>Bala setšweletšwa sa dingwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šedi ya go ikgetha go setšweletšwa sa go ngwalwa diponagalo tša setšweletšwa</li> <li>• Laetša kwešišo ya kgodišo</li> </ul>	<p><b>Ngwala setšweletšwa sa tirišano seose theilwego go kanegelo/ tiragatšo tšeo di rutilwego: bjk. protšhara/bloko/ phostara/ papatšo/tshakaseko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinyakwa tša sebopego, setaele</li> <li>• Baamogedi ba tshedimošo, maikemišetšo le dikamano</li> <li>• Kgetho ya mantšu, polelo ya dika, dikai, mmala</li> <li>• Tlhamego ya lefoko, botelele le mohuta</li> <li>• Kgetho ya dielemente tša go bonwa le tša go hlangwa</li> </ul> <p><b>Nepiša go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala setšweletšwa sa tirišano</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo maamong a lentšu:</b> mahlaodi</p> <p><b>Mošomo maamong a lefoko:</b> polelo, lebaka, mohuta wa lefoko, mohuta wa ditemana, lentšu, dithabe le dikafoko</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> mahlalosešagotee, malatodi, ditumatshwano, dihomonimi, polisemi</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b> dipatrone tša mopeleto</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
------------	--	---	--	---

		<p>ya thulaganyo le thulano, tshwantšho ya baanegwa, sehloa, bokamorago/ lefelo/mošomo mošomo wa moanegi, morero, mafetšo le mafelelo</p> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo)</li> </ul>		
<p><b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 6 – GO NGWALA PROTŠEKTE – Legato la 1: Nyakišišo (barutwana ba dira dinyakišišo) – 20 meputso</b></p>				

<p>5-6</p>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Tlhagišo ya pego ya bomolomo</b></p> <p>Barutwana ba dira dinyakišišo goba nyakišišo bjalpo ka mošomo wa itokišetša</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawana ya tlhagišo</li> <li>• Polelo ya mmele</li> <li>• Matseno mmele le mafetšo</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa sa go ngwalwa bjk. Padi/kanegelokopana/ Dingwalotšhaba bjk. dithai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setšweletšwa sa go ngwalwa diponagalo tša setšweletšwa bjalo ka tlhamego, moanegwa, milieu, thulaganyo, thulano, tshwantšhišo, sound richness, tshwantšhokgoplo, preview reflection</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo tša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Go balela/go bogelela kwešišo</b> (Šomiša ditšweletšwa tša go bonwa le go ngwalwa)</p> <p><b>Mekgwankgwana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go sekima go hwetša dikgopolokgolo</li> <li>• Go sekena go hwetša dikgopolotlaleletšo</li> <li>• Dira dikakanyo</li> <li>• Akanya tlhalošo ya mantšu ao o sa a tsebego gammogo le diswantšho</li> <li>• Lekodišiša gape gore o kgone go kwešiša</li> </ul>	<p><b>Ngwala taodišo ye e theilwego godimo ga sengwalo se ba ithutilego ka sona:</b></p> <p><b>Kanegelo/tlhalošil/ Kgadimo/ Ngangišano taodišo/protšhara/papatšo/bloko</b></p> <p>Ngwala protšekte –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa maleba le diponagalo</li> <li>• Beakanya diteng (mmepe wa monagano)</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>• Melawana ya ditemana</li> <li>• Šomiša tatelano ye maleba ya ditemana go netefatša kgokagano • Šomiša makopanyi go netefatša kgokagano</li> <li>• melawana ya polelo</li> <li>• Kgetho ya mantšu,</li> <li>• Lentšu la mong le setaele</li> <li>• Tlhalošo ya go tseenelela</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>• Mebepe ya monagano go rulaganya dikgopolo</li> <li>• Hlagiša taodišo go lekolwa</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> </ul>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b></p> <p>Makopanyi le mainatheto</p> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b></p> <p>Polelo; mehuta ya mafoko; Tlhamegoya mafoko; mabaka; mehuta ya ditemana.</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b></p> <p>Malatodi Mahlalošetšagotee ditumatshwano Dihomonimi Pholisemi</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b></p> <p>paterone ya mopeleto</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
------------	---	---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khuetšo ya kgetho goba ya tlogelo go tlhalošo ya setšweletšwa</li> <li>• Khuetšo ya polelo ya go iphihla le tšhomišo ya dipotšišo tša go se nyake dikarabo</li> <li>• Seabe sa go tlišwa ke dithekniki tša go bonwa ka mahlo</li> </ul> <p><b>Akaretša setšweletšwa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala taodišo ye e theilwego godimo ga sengwalo se ba ithutilego ka sona o latela magato a go ngwala</b></p>	
	<p><b>Mošomo wa kelo ya semmušo 6 – Go ngwala Protšekte – Legato la 2: Go ngwala (Barutwana ba thoma go ngwala protšekte ya bona) – 30 meputso</b>  <b>Magato a go nwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya/pele ga go ngwalwa protšekte</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla</li> <li>• Go hlagiša</li> </ul>			

<p>7-8</p>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Tlhagišo ya pego ya bomolomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Segalo</li> <li>• Polelo ya mmele</li> <li>• Matseno le mafetšo</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa go ngwalwa bjalo ka tiragatšo/ kanegelokopana, padi ya bafsa/padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa sa dingwalo: such as moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero</li> </ul> <p><b>Magato a go Bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala, (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Nakong ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo)</li> </ul> <p><b>Theto •</b></p> <p>Diponagalo tša theto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo, tshwantšhokgopolo, morumokwano le mošito</li> <li>• Sebopego sa ka ntle sa theto, methalotheto, mantšu, ditematheto</li> <li>• Sebopego</li> <li>• Tlhalošo ya dika</li> <li>• Maikutlo</li> <li>• Morero le molaetša</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa tirišano: review</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinyakwa tša sebopego, setaele,</li> <li>• Batheeletši bao ba ukangwago maikemišetšo le dikamano</li> <li>• Kgetho ya mantšu, tlhalošo ya go tsenelela</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>• Tlhamego ya lefoko, botelele le mohuta</li> <li>• Šomiša makopanyi a maleba go netefatša kgokagano</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala tshekaseko ya puku o latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo maamong a lentšu:</b></p> <p>mahlaodi Mošomo maamong a lefoko: temana ya go fa tlhalošo, temana ya go fa kgetho, temana ya go hlopha</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> Lentšu le tee sebakeng sa sekafoko</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b></p> <p>dipatrone tša mopeleto <b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
------------	--	--	--	---

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 7 LEGATO LA 3: TLHAGIŠO YA PEGO YA BOMOLOMO (BARUTWANA BA DIRA TLHAGIŠO YA PEGO YA BOMOLOMO YA PROTŠEKTE) – 20 MEPUTSO				
<b>9-10</b>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Go anega kanego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ela šedi go: bokgoni bja go bolela, segalo, pitšo ya mantšu, tempo, intonation, kopantšhomahlo, posture, gestures</li> <li>Melawana le diponagalo of kanegelo</li> </ul> <p><b>Go balela godimo ga go itokišetšwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tšhomišo ya maleba ya lentšu, segalo le lebelo, kwagatšo ya lentšu, pitšo ya mantšu, thelelo</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa sa dingwalo bjalo ka tiragatšo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa sa dingwalo: such as moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tše bohlokwa tša theto</li> <li>sebopego sa ka gare sa theto, figures of polelo/tshwantšhokgoplo, mošito, morumokwano</li> <li>sebopego sa ka gare sa theto, methalotheto, mainatheto, ditematheto, mongwalelo, tlhalošo ya seka, moya wo o fokago, morero le molaetša</li> </ul>	<p><b>Ditšweletšwa tša tirišano bjk. di e-meile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebopego sa maleba</li> <li>Maikemišetšo</li> <li>Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>Tšhomišo ya polelo</li> <li>Retšistara</li> <li>Tatelano le kwešišego ya mafoko</li> <li>Šomiša makopanyi go tliša kwano</li> <li>Šomiša mehuta ya go fapafapana ya mafoko, botelele, tlhamego/sebopego</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go beakanya</li> <li>Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>Go boeletša</li> <li>Go hlokola</li> <li>Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala e-meile</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b></p> <p>Madiri</p> <p>Mabotšiši, mašupi, indefinite diema</p> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko:</b></p> <p>Tshepedišo, tatelano,</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b></p> <p>Lentšu le tee sebakeng sa sekafoko</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b></p> <p>paterone ya mopeleto</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>

<b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 8 GO IPHETOLELA GO DINGWALO (Ya ditsopolwa) -30 Meputso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sereto (10 meputso)</li> <li>• Tiragatšo (10 marks)</li> <li>• Kanegelokopana/ (10 marks)</li> </ul>			
<b>MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO</b>			
<b>Go theeletša le go bolela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela</li> <li>• Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19</li> </ul>	<b>Go bala le go bogela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go bala</li> <li>• Mešongwana yago balela godimo</li> <li>• Mešongwana ya tekakwešišo</li> <li>• Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere</li> </ul>	<b>Go ngwala le go hlagiša</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go ngwala</li> <li>• Ditemana</li> <li>• Ditšweletšwa tša tirišano</li> <li>• Taodišo</li> <li>• Go ngwala ga boithhamelo</li> </ul>	<b>Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</li> </ul>
<b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA KOTARA 3</b>			
<b>Mošomo wa keelo ya semmušo 6 – Go ngwala Protšekte (50 meputso)</b> <b>Legato la 1: Nyakišišo (barutwana ba dira dinyakišišo) – 20 meputso</b>  <b>Legato la 2: Go ngwala (Barutwana ba thoma go ngwala protšekte ya bona) – 30 meputso</b>	<b>MOŠOMO 7 BOMOLOMO (20 meputso)</b>  <b>Tlhagišo ya pego ya bomolomo ya protšekte.</b> <b>Barutiši ba kgopelwa go thoma mošomo wo ka Kotara 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara 4)</b>	<b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 8 GO IPHETOLELA GO DINGWALO (Ya ditsopolwa) - 30 Meputso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sereto (10 meputso)</li> <li>• Tiragatšo (10 marks)</li> <li>• Kanegelokopana/ (10 marks)</li> </ul>	

MPHATO 9 KOTARA 4

DIBEKE	GO THEELETŠA LE GO BOLELA	GO BALA LE GO BOGELA	GO NGWALA LE GO HLAGIŠA	DIBOPEGO LE MELAWANA YA TŠHOMIŠO YA POLELO
1-2	<p><b>Tekakwešišo ya go theeletšwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iphetolele ka tsinkelo go ditšweletšwa tše di fapafapanego tša dingwalo</li> <li>• Theeletša tshedimošo yeo e ikgethilego</li> <li>• Theeletša le go ipshina ka dithai le direrwa</li> <li>• Araba dipotšišo</li> </ul> <p><b>Tshepedišo ya kopano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batšekarolo</li> <li>• Melawana ya kopano</li> <li>• Go tšea karolo ka go šielana</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Go se kwane ka dikgopolo kopanong</li> <li>• Matseno le mafetšo</li> </ul> <p><b>Bomolomo: Polelo ya go se itokišetšwe</b></p> <p>Kgetha hlogo ya maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organize kwešišo cohesively</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa dingwalo go swana le kanegelokopana, padi ya bafsa/ padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa sa dingwalo: go swana le baanegwa, tiragalo, poledišano, thulaganyo, thulano, boithekgo, tikologo, karolo ya moanegi le morero <b>Magato a go Bala:</b></li> <li>• Pele ga go bala, (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Nakong ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo, bapetša, fapantšha, lekola karabo)</li> </ul> <p><b>Theto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tša theto</li> <li>• Sebopego sa ka gare sa theto, dikapolelo, tshwantšhokgopolo, morumokwano le mošito</li> <li>• Sebopego sa ka ntle sa theto, methalotheto, mantšu, ditematheto</li> <li>• Mongwalelo</li> <li>• Tlhalošo ya dika</li> <li>• Maikutlo</li> <li>• Morero le molaetša</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa tirišano: bjk. Ngwala lengwa la go sepela le lenaneophelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinyakwa tša sebopego, setaele</li> <li>• Batheeletši bao ba ukangwago maikemišetšo le dikamano</li> <li>• Kgetho ya mantšu, thlalošo ya polelo ya seka, diswantšo, mmala,</li> <li>• Tlhamego ya lefoko, botelele le mohuta</li> <li>• kgetho ya dikarolwana tša tlhamego le tša go bonwa</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala lengwalo le lenaneophelo</b></p>	<p><b>Mošomo maemong a lentšu:</b> Madiri</p> <p>Mošomo maemong a lefoko:</p> <p>Polelotebanyi le polelotharedi</p> <p>Polelotiriši le polelotirišwa</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> go se kwešišege, go hloka mohola, poeletšo ya go se nyakege, totolotši (poeletšo ya hlalošo ka go bušetša mantšu a go fapana) polelo ya go bolelwa ke sehlopha se šomago mošomo le itšeng.</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b> dipatrone tša mopeleto</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lemoga tšlontšu ya maleba le tlhamego ya polelo</li> <li>• matseno a maleba, mmele le mafelelo</li> <li>• Šomiša methopo ya go bonwa le ya go kwewa mo go hlokegago</li> </ul>			
<p><b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 7 BOMOLOMO: (20 meputso)</b></p> <p><b>Tlhagišo ya pego ya bomolomo ya protšekte. Barutiši ba kgopelwa go thoma mošomo wo ka Kotara 3 go netefatša gore barutwana ka moka ba elwa ka kotara 4)</b></p>				
3-4	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Tekakwešišo ya go theeletšwa (šomiša poledišano ya go gatišwa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Theeletša poledišano</li> <li>• Tšea dinoutshe</li> <li>-- poelo le maatla</li> <li>-- Segalo</li> <li>-- Moya wo o fokago</li> <li>-- Matseno le mafetšo</li> <li>• Araba dipotšišo</li> </ul> <p><b>Tshekaseko ya bomolomo (ya go etelwa pele ke morutiši)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batšeararolo</li> <li>• Melawana ya poledišano/waamo</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa sa dingwalo: kanegelokopana/ tiragatšo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tše bohlokwa tša setšweletšwa sa dingwalo: such as moanegwa, ditiro, poledišano, thulaganyo, thulano, bokamorago, tikologo, moanegi, morero</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa tirišano bj. Ditšhupetšo/ Ditaelo/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa maleba</li> <li>• Beakanya diteng (mmepe wa monagano)</li> <li>• Dikgopolokgolo le tše di di thekgago</li> <li>• Melawana ya ditemana</li> <li>• Šomiša tatelano ye botse ya ditemana go netefatša kgokagano</li> <li>• Šomiša makpanyi go netefatša kgokagano</li> <li>• melawana ya polelo</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> </ul>	<p><b>Mošomo maemong a lentšu:</b></p> <p>Mainaina, maina a legoro la go-mainatharagano</p> <p><b>Mošomo maemong a lefoko:</b></p> <p>Tshepetšo, thatlamano go ya ka bohlokwa, temana ya go ruma</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b> Polelo yeo e beago batho goba ditokelo tša batho kotsing.</p> <p>Tumelo ya gore selo goba motho o na le diponagalo/dimelo tše itšeng ka ge batho ba re bjalo, e sego ka lebaka la gore o na le seo o se tsebago ka ga sona/yena</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b></p> <p>dipatrone tša mopeleto, hlakapeple, khutsofatšo, akronimi, khunyelo, trankhašene apheresise, potemantu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tšea karolo ka go šielana</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Go se kwane ka dikgopolo kopanong</li> <li>• Matseno le mafetšo</li> <li>• Dihlopha di boledišana ka dihlogo/ direrwa tšeo di gogago kgahlego</li> </ul>	<p><b>Tekakwešišo ya go balwa/ bogelwa: (setšweletšwa sa go bonwa goba sa mahlakorentši go swana le diswantšho tša go thalwa goba papatšo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekena, sekima, bopa</li> <li>• seswantšhokgopolo</li> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Dira dikakanyo</li> <li>• Tlhalošo ya mantšu</li> <li>• Ntlhapono ya mongwadi</li> <li>• Ntlha le kgopolo</li> <li>• Tlhalošo yeo e ukangwago</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala setšweletšwa sa ditaelo</b></p>	<p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
--	---	---	--	--

<p>5-6</p>	<p><b>Mekgwanakgwana ya go theeletša le go bolela</b></p> <p><b>Go balela godimo ga go itokišetšwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šomiša mabokgoni a maleba a go bolela bjalo ka segalo, lebelo, kwagatšo ya lentšu, pitšo ya mantšu, thelelo</li> </ul> <p><b>Poledišano (ya go etelwa pele ke morutiši)</b></p> <p>Tšea sephetho ka seemo le sererwa sa maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawana ya go bolela</li> <li>• Polelo le maatla</li> <li>• Ditaetšo tša phapano</li> </ul>	<p><b>Bala setšweletšwa bj.</b></p> <p><b>Tiragatšo/kanegelokopana/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šedi ya go ikgetha go setšweletšwa sa go ngwalwa diponagalo tša setšweletšwa</li> <li>• Laetša kwešišo ya kgodišo ya thulaganyo le thulano, tshwantšho ya baanegwa, sehloa, bokamorago, lefelo, mošomo mošomo wa moanegi, morero, mafetšo le mafelelo</li> </ul> <p><b>Magato a go bala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go bala (Tsebagatša setšweletšwa)</li> <li>• Ka nako ya go bala (diponagalo tša setšweletšwa)</li> <li>• Morago ga go bala (araba dipotšišo bapetša, fapanya, lekola dikarabo))</li> </ul> <p><b>Bala/bogela setšweletšwa bj.</b></p> <p><b>kuranta</b></p> <p><b>articles/magazine articles wa kwešišo le tekakwešišo</b></p> <p>Mekgwanakgwana ya go balela kwešišo (temana go tšwa pukung)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekima le Sekena</li> <li>• Go bala go go tseneletšego</li> <li>• Maikemišetšo le baamogedi</li> </ul>	<p><b>Setšweletšwa sa tirišano:</b></p> <p><b>Bophelo bja mohu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego sa go nepagala</li> <li>• Maikemišetšo</li> <li>• Dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo</li> <li>• Tšhomišo ya polelo</li> <li>• Retšistara</li> <li>• Tatelano ye botse ya mafoko</li> <li>• Šomiša makopanyi go netefatša kgokagano</li> <li>• Šomiša mehuta ya go fapafapana ya mafoko, botelele, tlhamego/sebopego</li> </ul> <p><b>Tsepepela go magato a go ngwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go beakanya</li> <li>• Go ngwala sengwalwakakanywa</li> <li>• Go boeletša</li> <li>• Go hlokola</li> <li>• Go phošolla le go hlagiša</li> </ul> <p><b>Ngwala bophelo bja mohu ka go latela magato a go ngwala</b></p>	<p><b>Tiišetšo ya dibopego le melawana tšeo di dirilwego dibekeng tša go feta</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lentšu:</b></p> <p>Madiri, maina</p> <p><b>Mošomo maamong a lefoko:</b></p> <p>Tlhalošo Lebaka le phetho</p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu:</b></p> <p>Go šuta ga hlalošo Lentšu le tee sebakeng sa sekafoko</p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto:</b></p> <p>paterone ya mopeleto.</p> <p><b>Tlotlontšu go dikamano</b></p> <p><b>Mošomophošollo wa thutapolelo go tšwa go seo barutwana ba se ngwadilego</b></p>
------------	--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go ukama tlhalošo le diphetho</li> <li>• Ntlha le kgopolo</li> <li>• Efa kgopolo ya gago</li> <li>• Tlhalošo ya mantšu a go se tlwaelege</li> <li>• Laetša polelo yeo e jabetšago</li> </ul> <p><b>Akaretša setšweletšwa</b></p>		
<p><b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 9 GO NGWALA (20 Meputso) E ngwalwa pele ga moleko</b></p> <p><b>Setšweletšwa sa tirišano ( 2 tše di kopana goba 1 se se telele) tshkaseko/ lengwalo le lenaenophelo/ Bophelo bja mohu/ Ditšhupetšo (20 meputso)</b></p>				
7-8	<p><b>Mekgwanakgwana ya go bolela le go theeletša</b></p> <p><b>Poeletšo</b></p>	<p><b>Go bala le Go bogela:</b></p> <p><b>Poeletšo ya diponagalo tše bohlokwa, melawana le sebopego</b></p>	<p><b>Go ngwala:</b></p> <p><b>Poeletšo ya ditšweletšwa tša go ngwalwa Poeletšo ya magato a go nagwala</b></p>	<p><b>Go boeletša</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lentšu: Go boeletša</b></p> <p><b>Mošomo wa maemo a lefoko: Go boeletša</b></p> <p><b>Tlhalošo ya lentšu: Go boeletša</b></p> <p><b>Maswaodikga le mopeleto: Go boeletša.</b></p>
BEKE 9-10	<p><b>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 10 Moleko</b></p> <p><b>Go iphetolela go dingwalwa (70 Meputso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Setšweletšwa sa go ngwalwa/ Setšweletšwa sa go se ngwalwe (25 Meputso)</b></li> <li>• <b>Setšweletšwa sa go bogelwa (15 Meputso)</b></li> <li>• <b>Kakaretšo (10 Meputso)</b></li> <li>• <b>Tlhamego ya polelo le melawana (20 Meputso)</b></li> </ul>			

<b>MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO</b>			
<p><b>Go theeletša le go bolela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela</li> </ul> <p><b>Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19</b></p>	<p><b>Go bala le go bogela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go bala</li> <li>• Mešongwana yago balela godimo</li> <li>• Mešongwana ya tekakwešišo</li> </ul> <p><b>Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere</b></p>	<p><b>Go ngwala le go hlagiša</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magato a go ngwala</li> <li>• Ditemana</li> <li>• Ditšweletšwa tša tirišano</li> <li>• Taodišo</li> </ul> <p><b>Go ngwala ga boitlhamelo</b></p>	<p><b>Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</b></p> <p><b>Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</b></p>
<b>KELO YA SEMMUŠO YA KOTARA 4</b>			
<p><b>MOŠOMO 7</b></p> <p><b>Bomolomo (20 Meputso)</b></p> <p><b>Mošomo o thomilwe ka Kotara 3 o phethwa wa ba wa rekhotwa ka Kotara4</b></p>	<p><b>MOŠOMO 9</b></p> <p><b>Go ngwala (20 meputso) E ngwalwa pele ga tlhahlobo</b></p> <p><b>Setšweletšwa sa tirišano (2 tše di kopana goba 1 se se telele) (20 Meputso)</b></p>	<p><b>MOŠOMO 10:</b></p> <p><b>Go iphetolela go dingwalwa (70 Meputso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setšweletšwa sa go ngwalwa/ Setšweletšwa sa go se ngwalwe (25 Meputso)</li> <li>• Setšweletšwa sa go bogelwa (15 Meputso)</li> <li>• Kakaretšo (10 Meputso)</li> <li>• Tlhamego ya polelo le melawana (20 Meputso)</li> </ul>	